

Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 42/03,28/04, 75/05,13/06,3/10,73/10,38/12 i 10/14) a u vezi sa članom 18 Zakona o sportu ("Sl. list CG " br. 36/11 i 36/13) i člana 34 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl.list RCG - opštinski propisi", broj 25/04 i 33/06 i „Sl. list CG-opštinski propisi br. 18/10 i 32/13) ,Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana 03 i 04.2014. godine, donijela je;

O D L U K U

o obrazovanju Savjeta za sport

Član 1

Ovom odlukom osniva se Savjet za sport Opštine Bijelo Polje (u daljem tekstu: Savjet), uređuju prava i obaveze, sastav, način izbora i rada i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Član 2

Savjet je stručno savjetodavno tijelo koje prati i analizira stanje u sportu, pokreće inicijative, predlaže i preuzima aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i unapređenje sporta i razvijanja odnosa saradnje opštine i sportskih klubova, sportskih organizacija i udruženja sportskih klubova.

Savjet:

- prati stanje u oblasti sporta na teritoriji opštine,
- predlaže konkretne mjere za unapređenje stanja sporta u opštini, u cjelini i pojedinačno u zavisnosti od vrste, odnosno discipline određenog sporta,
- učestvuje u izradi dugoročnog opštinskog programa za sport i utvrđuje nacrt tog akta,
- učestvuje u izradi opštinskog programa razvoja sporta i prati realizaciju istog,
- razmatra opšte akte iz oblasti sporta
- prati rad JU "Cetnar za sport"
- postavlja kratkoročne, periodične i dugoročne ciljeve i prioritete razvoja sporta,
- .predlaže organizacione, administrativne i finansijske i druge mjere za unapređenje sporta na teritoriji opštine i
- vrši i druge poslove iz oblasti sportske djelatnosti u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Skupštine opštine i predsjednika Opštine .

Član 3

Savjet ima predsjednika i 6 članova.

Predsjednika i članove Savjeta imenuje predsjednik Opštine iz reda uspješnih sportista i sportskih radnika, na period od četiri godine.

Član 4

Postupak imenovanja članova Savjeta pokreće se javnim pozivom.

Javni poziv traje 15 dana i objavljuje se na web sajtu Opštine i preko sredstava javnog informisanja.

Kandidate za imenovanje članova Savjeta mogu predložiti: sportski klubovi, sportske organizacije, nevladine organizacije i građani.

Član 5

Savjet radi u sjednicama.

Način rada i odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Savjeta , bliže se uređuju Poslovníkom o radu, koji donosi Savjet.

Član 6

Stručne, administrativno –tehničke i druge poslove za Savjet obavlja Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi"

Broj:02-1156
Bijelo Polje, 04.04. 2014.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

Predsjednik,
Džemal Ljušković